



Visita las
Catedrales

Día	1ª hora de bajar	2ª hora de bajar	Franja horaria recomendada
S-1-mar-25	11:23	23:37	11:23 - 17:23 / 23:37 - 05:37 (+1)
D-2-mar-25	12:03	-	12:03 - 18:03
L-3-mar-25	00:18	12:43	00:18 - 06:18 / 12:43 - 18:43
M-4-mar-25	1:00	13:26	01:00 - 07:00 / 13:26 - 19:26
X-5-mar-25	1:47	14:14	01:47 - 07:47 / 14:14 - 20:14
J-6-mar-25	2:40	15:10	02:40 - 08:40 / 15:10 - 21:10
V-7-mar-25	10:14	16:24	10:14 - 16:14 / 16:24 - 22:24
S-8-mar-25	5:19	18:00	05:19 - 11:19 / 18:00 - 00:00 (+1)
D-9-mar-25	6:57	19:27	06:57 - 12:57 / 19:27 - 01:27 (+1)
L-10-mar-25	8:09	20:26	08:09 - 14:09 / 20:26 - 02:26 (+1)

M-11-mar-25	8:59	21:10	08:59 - 14:59 / 21:10 - 03:10 (+1)
X-12-mar-25	9:38	21:48	09:38 - 15:38 / 21:48 - 03:48 (+1)
J-13-mar-25	10:13	22:22	10:13 - 16:13 / 22:22 - 04:22 (+1)
V-14-mar-25	10:44	22:54	10:44 - 16:44 / 22:54 - 04:54 (+1)
S-15-mar-25	11:14	23:25	11:14 - 17:14 / 23:25 - 05:25 (+1)
D-16-mar-25	11:43	23:55	11:43 - 17:43 / 23:55 - 05:55 (+1)
L-17-mar-25	12:11	-	12:11 - 18:11
M-18-mar-25	00:24	12:39	00:24 - 06:24 / 12:39 - 18:39
X-19-mar-25	00:54	13:07	00:54 - 06:54 / 13:07 - 19:07
J-20-mar-25	1:25	13:38	01:25 - 07:25 / 13:38 - 19:38
V-21-mar-25	2:01	14:17	02:01 - 08:01 / 14:17 - 20:17

S-22-mar-25	2:50	15:13	02:50 - 08:50 / 15:13 - 21:13
D-23-mar-25	4:08	16:43	04:08 - 10:08 / 16:43 - 22:43
L-24-mar-25	5:52	18:23	05:52 - 11:52 / 18:23 - 00:23 (+1)
M-25-mar-25	7:14	19:33	07:14 - 13:14 / 19:33 - 01:33 (+1)
X-26-mar-25	8:09	20:24	08:09 - 14:09 / 20:24 - 02:24 (+1)
J-27-mar-25	8:55	21:09	08:55 - 14:55 / 21:09 - 03:09 (+1)
V-28-mar-25	9:37	21:52	09:37 - 15:37 / 21:52 - 03:52 (+1)
S-29-mar-25	10:17	22:33	10:17 - 16:17 / 22:33 - 04:33 (+1)
D-30-mar-25	11:58	-	11:58 - 17:58
L-31-mar-25	00:15	12:39	00:15 - 06:15 / 12:39 - 18:39